

0-16

A13/10/11 b.
K44/1 M Motenela

1/4

1 Murundu ndi tshithu tsho fanelaho u dzula tshi hone kha rine vhathu vhatsewu. Ndi vhutambo hashu ha vhudete vho sa kona dzeiho-ngoho. Ndi mitambo yavho ya kale na kale. Munna o vha a tshi rendwa na khodiwa misi a tshi bva u fumba kana u rumba.

Zwino tshi Sembe dzaho zwauri u rumba zwo naka, vhasadzi, munna arali a songo rumba nga tsha hashu vha Musea. Vha ri a si "Munna" ngaauri ha bvi vhanweni vhanna. Shuvhuru a li todú kha tsha hashu rine vhathu vharema. Ndi luswayo lwa u sumbedza uri muthu o litsha vhutukana o dzhena khoroni ya vhanna. Musadzi wa tshivenda a nga toda u di vhulaha arali nwana wawe a tshi hanelwa u ya murunduni. Henefho hu ya vhoneala zwauri ndi tshone tshithu tsha vhuthu ha tsha hashu. Zwino zwo vha zwi songo fanela u tivhelwa na u lanelwa nga mahosi.

Mahosi a hashu a vhala mirole ya vhathanga nga u ya nga mirundu yaho. Mmbi dzi vha dzi tshi lwa ngaauralo, nga u tovhelela mirole ya mirundu heyoy.

2 Nga tshifhi ga tsha mulovha, huvha hu si na u badela mali. Anthi namusi tshinwe na tshinwe hu ntshwa Tshelede. Zwino na one mahosi a hashu a ita zwenezwo. A zwi shavhisi ngoho ndi wone mulo wavho.

Huno henefho vhathu vhatshena avho ngo fanela u role pfanelo dza vhathu vhatswu, vha di shumisela khavho. Naa ndi uri nanga dza Makhwa a dzi nga tadi tshithu naa, u ita mushumo hoyo? Naho vha si tode kha vhathu vhatswu kha Hurumente a vha nga i tadi? Huno zwia di shumbedza uri vha do i toda ya zwa biko lavho. Mahosi a khou tshila ngazwo kha misi ino. Ngoho ndi pfanelo yavho. Naa rine ri do tone luvha hane kha mahosi ashu? Na hone vha do divha hane mirole ya mavhuthu avho a naa? Ndila ndi yeneyo ngoho ya ku vhalele kwa kale naho vha songo divha minwaha ya tshikhuwa.

Huno zwino Tshine ndi si pfasise murundu i tshi vhulwa ngazwo ndi hezwi:

(1) Ri funa vhathu vha tshi hahashu vha tshi vhulunga

K44/1

3 vhuthu, na milayo, na mikhuwa ya tshivenda vhunga dzi sa tshakha
dzinwe.

2. Na hone divhani uri: Huna madana-hana a minwaha vhathu vha tshi fumba kana u rumba hu si na ngodzi. Na phanzi na makhombo a lufu. Vhathu vha rumbisaho ngo pfanelo ngodzi a huna ngoho. Nne nga ndothe do dzhena mirunduni minzhisa a thi o ngo vhona khombo na lithili nga nthani ha u rumbiswa. Iiu na vhatanzi vhunzhi khazwo. Vhathu vha riho hu ya dzumbwa muthu x o fa hone, ndi vhu vhava. Tshi re hone vha ro sa amba murundu o sathu vha nga do tshuwa, vha hudza dwadze. Fhedzi duvha u tshi swa vha amba, vha ru-
ma muthu o pwashela ndilo mutani wa havho.

Zwi di fana na muthu a tshi ya Hospital a fela hone, vhanwe vha vhuya. Zwino vhathu vharema vha di ri vhathu vhatshena vha vhulaha vhathu Hospital, hone zwi songo ralo.

4 Fhedzi muthu ha vhulawi nga u rumbiswa, o di fela fhedzi nga
vhulwa dze hawe vhu tshuwaho ho mubvelela.

3. Vhathu vhatswu na mahosi avho a vha pfisise uri murundu u vhulawe nga mulandu wa ngodzi dzo bvelelaho nwahola. Ngodzi hedzo dzo bvelela nga vhathu vha sa divhiho u imbisa mashuvhuru, na hone vhathu vha sa divhiho tshifhinga tsha u bvisa murundu ngatsho. Huno na hone a vho ngo humbula zwizhing zwaho, vho, vho lavhelusa lupfumo fhedzi. Zwino heneho naa shango li nga vhulawa nga mulandu wa vhathu vha matsilu a sa divhiho u rumbisa naa? Vhathu vha ri ho a zwi fe ni do wana i vhathu tshi-Kriste na vhafunzi. Mulandu wa murundu ndi mini? Naa nanga nthihi i sa divhiho u alafha, i nga vhulahisa nanga dza shango lothe naa? A zwi pfali hanezho.

5 4. Huno tshinwe khazwo, ndi uri na one mahosi a vhathu vha-
tshena. (Sub native Commissioners), nga u sa divha tshifhinga kana Tshikhati tsha u rumbisa, a tendelela vhathu u tsha nurundu naho tshiflinga tsho fhira ngaafha mulayo wa rena vhathu vhatswu u ambaho ngaho. Na u hanela vhenevho vha u ralo

5. Zwino arali Hulumente a tshi livhela mahosi ashu u tusa khamusi u bvisa mirundu, ngoho-ngoho mahosi a nga si lavhelese khombo lo iseaho nwahola . Vha do hushula uri muthu mutshena u toda u ri rolela zwothe-zwothe, a tshi hohela kha ene mune.

Vha nga si tsha pfisisa nga zwa u bvela-phanda ha pfunzo. "Civilization". Litshane mbvelo-phanda u do zwi vhulaha nga yathe. i sau thivhelwa nga vhatu kana Herumente.

6. Nne ndi ri Mahosi a faneka u tendelwa u bvisa mirundu. Fhedzi naho ho ralo, hu fanelwa u dihwa uri naa Maine ndi nnyi a zwi divhaho u geda. O no thoma a rumbisa naa? Naho vhutanzi hawe ndi vhufhio-naa? O rumbisa mirole mingana naa? Ndi zwone zwi do thusaho. Arali vha si nae, a divheyaho, vha hanelwe nga mulayo . Na hone ho sa livhalwe tshifhing tsha moriha u thoma nga nwedzi wa shundunthule (May) u swikela. Fulwana (July) khamusi u swikela u thomani ha Thangule (August) u Swe.

7. Nanga kana Maine munwe na munwe a divhiwe nga Hurumente uri u ya zwi kona u geda, i si nga mulomo fhedzi.. A de na vhatu vha mu divhaho, vho mu vhonaho a tshi rumbisa nga ndila ya hone.

8. Hu funeya uri mirundu ya maduvha ano i sedza-sedziwe zwovhudi-vhudi na ku shumelwe kwayo. Vhatu vhanwe vha toda mate fhedzi vha sa zwi divhi u rumbisa. Vhatu vhatu vho fanela u funzwa mikhwa ya vhudi khazwo. Nanga dza u tonda zwone-zwone dzi hone dzi sa vhilaedziho ngoho.

7 9. Mulayo hoyu wa tshikolo tsha rine vhatu vhatu, ndi munwe wa milayo i hatulaho khoroni dza vhatu vhatshena, vha tshi di ri: Nga Tsha hanu mulandux wo rali ni k ita hani? Ndi munwe wa milayo yo fanelaho u vhulungwa, i do fheliswa nga Civilization fhedzi.

Mahosi manzhi manzhi a pfisise nga ha u vhulawa ha mirundu ngoho. Huno zwi do vhaaisise nga maanda Arali Hurumente kana komiti, i tshi do ita nga maanda u thivhela mirundu mahosi a sa pfisisi. Vho fanela u th ma u funzwa na u sumbedziwa ndela ntswa.

H*

K44/1

7cont Euno hafha a thi ambi nga nthani ha vha-Kriste, ndi ambela
nga tshithuni tsha hashu, tsha rene vhathu vharema.

Vha kale vha ri: Nama Khombetshedza i afhula khali. Ri
nga si dzhene nare ri si na mbwa.

END.